

PRIJAVA

NAZIV UDRUŽENJA: _____

ID BROJ: _____ ADRESA: _____

PREDsjedNIK UDRUŽENJA: _____ KONTAKT TELEFON: _____

GODINA OSNIVANJA UDRUŽENJA: _____ BROJ ČLANOVA UDRUŽENJA: _____

OPIS PROJEKTA: _____

PREDRAČUN /PROCJENJENA VRIJEDNOST: _____ KM

PRILOŽENI DOKAZI:

A. <u>Opći kriteriji</u>	B. <u>Posebni kriteriji</u>
<u>Obavezni:</u> • kopija akta o registraciji • kopija Statuta • kopija uvjerenja o identifikacionom broju • kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa • izvještaj o utrošku sredstava za one koji su dobili finansijska sredstva od ovog ministarstva u 2014. godini, ako ranije nije dostavljen	<u>Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni a podnose udruženja ukoliko kod istih postoje neki od sljedećih osnova:</u> 1. spisak članova udruženja s JMB i brojem lične karte ovjeren od strane odgovorne osobe udruženja; 2. izjava od strane odgovorne osobe udruženja ili drugi adekvatan dokaz o širini ili veličini prostora u kojem udruženje djeluje (na području MZ-e, više MZ-a, općina, kanton, Entitet); 3. izvještaj o radu - rezultati i uspjesi u dosadašnjim realizovanim projektima i njihov značaj za članstvo i daljnji rad udruženja; 4. projektni prijedlog – u cilju dokazivanja kvalitete, originalnosti i kompletnosti projekta u smislu dokazivanja poboljšanja kvaliteta života povratničke populacije; 5. finansijski plan rada za 2015. godinu iz kojeg se vidi visina sredstava potrebnih za sufinansiranje programa rada; 6. izjava o očekivanim rezultatima projekta/programa
Zaokružite dokaze koje prilažete uz prijavu	

Datum: _____ 2015. god.

M.P.

Potpis
